

Na amandmane poslanika Armena Šehovića na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, broj: 16-2/25-5/2 od 23. decembra 2025. godine), koje je Vladi Crne Gore dostavila Skupština Crne Gore, Ministarstvo finansija daje sljedeće

MIŠLJENJE

Amandmanom 1 se predviđa izmjena člana Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica koji uređuje stope po kojim se porez plaća. U obrazloženju amandmana poslanik navodi da se predlaže zadržavanje stope poreza na dohodak za lična primanja od 0%, 9% i 15%, u zavisnosti od nivoa oporezivog dohotka, kao i stope poreza na dohodak za prihod po osnovu osnovne samostalne djelatnosti od 0%, 9% i 15%, u zavisnosti od nivoa oporezivog dohotka. Predlaže se da stopa poreza na dohodak za prihode po osnovu povremene samostalne djelatnosti, dopunske preduzetničke djelatnosti, imovine, kapitala, kapitalnih dobitaka, prihoda od sportske djelatnosti, prihoda od autorskih i srodnih prava, patenta, žiga i prihodi samostalnog stručnjaka u kulturi, drugih primanja, interneta i od video igara bude 15%, te za prihode od igara na sreću stopa poreza iznosi 0%, 10% i 15%, u zavisnosti od nivoa ostvarenog dobitka. Predloženim amandmanom će biti propisana stopa poreza na dohodak za fizičko lice koje obavlja dopunsku preduzetničku djelatnost, kao i izmijenjena stopa koja propisuje stopu poreza za dobitke od igara na sreću.

U odnosu na predloženi Amandman 1 poslanika Armena Šehovića, ukazujemo da se istim vrši propisivanje progresivnog načina oporezivanja dobitaka od igara na sreću, uz umanjeње visine dobitka od igara na sreću koji ne podliježe oporezivanju. Naime, ovim amandmanom se predlaže promjena stope poreza na dobitke od igara na sreću, sa proporcionalne od 15% na progresivne od 10% i 15%, a istovremeno se predlaže umanjeње visina neoporezivog dobitka od igara na sreću, sa 300,00 eura na 50,00 eura. Ističemo da se ovim amandmanom ne predlažu druge promjene u odnosu na važeći član 10 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica („Službeni list RCG“, br. 65/01, 37/04 i 78/06 i „Službeni list CG“, br. 86/09, 14/12, 6/13, 62/13, 60/14, 79/15, 83/16, 67/19, 59/21, 146/21, 152/22, 88/24 i 133/25) i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, koji se na predlog Ministarstva finansija nalazi u skupštinskoj proceduri i na koji je podnijet ovaj amandman.

Imajući u vidu da se ovim Amandmanom 1 isključivo predlaže promjena stope poreza na dobitke od igara na sreću, sa 15% na 10% i 15%, kao i umanjeње neoporezivog dobitka od igara na sreću sa 300,00 eura na 50,00 eura, predlažemo da se ovaj Amandman 1 prihvati.

Amandmanom 2 predlažu se kategorije igara na sreću koje se oporezuju po ovom zakonu, te utvrđuje dobitak od igara na sreću koji će biti predmet oporezivanja. U obrazloženju amandmana poslanik navodi da se prihodom od igara na sreću smatra ukupan pojedinačni dobitak ostvaren od igara na sreću u skladu sa zakonom kojim se uređuju igre na sreću, i to od lutrijskih igara, igara klađenja i globalnog džekpot-a. Takođe, ovim članom se propisuje šta se smatra dobitkom od igara na sreću, i to da se dobitkom od lutrijskih igara na sreću smatra iznos pojedinačnog dobitka koji se umanjen za iznos pojedinačne uplate na osnovu koje je dobitak ostvaren isplaćuje na bankovni račun igrača ili u blagajni, dobitkom od igara klađenja smatra iznos pojedinačnog dobitka koji se umanjen za iznos pojedinačne uplate na osnovu koje je dobitak ostvaren isplaćuje na bankovni račun igrača ili u blagajni, odnosno prenosi na evidencioni račun igrača kod priređivača igara na sreću, odnosno prenosi na terminal, te dobitkom od igara na sreću od globalnog džekpota smatra ukupan dobitak koji je ostvaren od akumuliranog nagradnog fonda koji je formiran zadatim procentualnim izdvajanjem u odnosu na ostvareni ulog na svim automatima na svim lokacijama priređivača, na bazi unaprijed zadatih uslova u okviru jedinstvenog informacionog sistema koji služi za praćenje poslovanja.

U odnosu na predloženi Amandman 2 poslanika Armena Šehovića, ističemo da se istim vrši preciziranje kategorija igara na sreću na koje se primjenjuje Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica, i to na lutrijske igre na sreću (u novcu, stvarima, uslugama i pravima), igrama klađenja (u

novcu), te globalnog džekpot-a, u novcu koji se odnosi na sve vrste igara na sreću. Za sve igre na sreću je predložen način utvrđivanja dobitka od igara na sreću, u zavisnosti od vrste igre.

Imajući u vidu da se ovim amandmanom predlaže preciziranje igara na sreću koje podliježu obavezi plaćanja poreza na dohodak fizičkih lica, te način utvrđivanja dobitka od igara na sreću koji će biti predmet oporezivanja, predlažemo da se ovaj Amandman 2 prihvati.

Amandmanom 3 predlaže se da porez na prihod od igara na sreću obračunava i obustavlja priređivač igara na sreću prilikom svake isplate dobitka, a da obustavljeni porez uplaćuje najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. U obrazloženju amandmana 3 poslanik Armen Šehović navodi da se priređivaču igara na sreću omogućava da uplatu obračunatog i obustavljenog poreza može vršiti i po isteku mjeseca u kojem je dobitak od igara na sreću nastao, u skladu sa ovim zakonom.

U odnosu na predloženi Amandman 3 poslanika Armena Šehovića, ističemo da se istim predviđa jednostavniji način poreza koji je priređivač obustavio prilikom isplate dobitaka od igara na sreću, i to do 15. u mjesecu koji slijedi mjesecu u kojem je dobitak od igara na sreću ostvaren. Takođe, predloženim amandmanom se predviđa zadržavanje obaveze priređivača igara na sreću da obračuna i obustavi porez na dohodak od dobitaka od igara na sreću.

Imajući u vidu da se ovim amandmanom zadržava obaveza priređivača igara na sreću da obračuna i obustavi porez na dohodak od dobitaka od igara na sreću, te predlaže jednostavniji način plaćanja obustavljenog poreza na dohodak, predlažemo da se ovaj Amandman 3 prihvati.

Amandmanom 4 predlaže se prenumeracija članova Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, na koji su podnijeti amandmani.

Imajući u vidu da je predložena prenumeracija izvršena zbog odgovarajuće sistematizacije članova Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, predlažemo da se Amandman 4 prihvati.

**Ministar,
Novica Vuković**